

Član 10.

Za sve gradevine koje će se graditi na osnovu Projekta potrebno je prethodno pribaviti projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija mora biti izradena prema uvjetima predviđenim za 8° MCS.

**Uslovi uređenja gradevinskog zemljišta**

Član 11.

Uređenje gradevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Planom.

Izgradnja gradevina ne može započeti bez prethodno minimalnog uređenja gradevinskog zemljišta pod čime se podrazumejava obezbjedenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenja na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu i eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture.

Za svaku gradevinu, uz projekat gradenja, mora se uraditi i projekat organizacije gradilišta sa projektom osiguranja temeljne jame.

Član 12.

Izgradnja gradevine ne može početi prije uklanjanja objekta ili dijelova objekta predviđenih za rušenje. Izuzetno se ovi mogu koristiti za potrebe gradilišta, a po privodenju zemljišta konačnoj namjeni se moraju ukloniti.

**Mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara**

Član 13.

U pogledu zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja, moraju se primjeniti mјere i postupci u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i Uredbom o uvjetima, kriterijima i načinu gradnje skloništa i normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

**Mjere zaštite lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima**

Član 14.

U toku razrade i sprovodenja Plana primjeniti uslove iz Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja svih prepreka osobama sa umanjenim tjelesnim sposobnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/04) i Uredbe o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za oticanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedска pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00), kao i sve eventualne izmjene i dopune ovih propisa, odnosno da se primjene svi novi propisi koji uređuju urbanistički-tehničke uvjete, prostorne standarde i normative za oticanje urbanističko-arhitektonskih barijera za kretanje invalidnih lica koji koriste tehnička i ortopedска pomagala.

Nivelete pješačkih saobraćajnica kao prilazi i ulazi u sve objekte moraju biti isprojektovane i izvedene sa nagibima koji omogućavaju nesmetano kretanje hendikepiranih lica, odnosno neophodno je obezbjediti odgovarajuće rampe, držače, posebno obilježena parking mjesta i sl.

**Zelene i slobodne površine**

Član 15.

Izgradnja i uređenje slobodnih i zelenih površina vrši se u skladu sa članom 4. i prethodno pribavljenom odgovarajućom dokumentacijom uradenom na osnovu Idejnog rješenja hortikulture. Sjeć stabala oko gabarita objekta vrši u pojusu širine max. 5 m. Uz objekte treba saditi visoko zelenilo stablašica lišćara i četinara.

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj tabli Općine Trnovo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-1848/16  
16. maja 2016. godine  
Trnovo  
Predsjedavajući  
Općinskog vijeća Trnovo  
**Zijo Krupalija, s. r.**  
Odluka objavljena na oglasnoj ploči Općine Trnovo  
16.05.2016. godine.

Na osnovu člana 40. stav 1. i člana 47. stav 2. alineja 2. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 24. i 117. Statuta Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/08), Općinsko vijeće Trnovo, na 20 sjednici, održanoj dana 29.04. 2016. godine, donijelo je

**ODLUKA**

**O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG  
PROJEKTA "BJELAŠNICA - BABIN DO"**

**Vrsta Plana**

Član 1.

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta "Bjelašnica - Babin do" u daljem tekstu: Plana) Granice područja za koje se Plan radi

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1 koja se nalazi na mediji između parcella k.č. 3071/1 i 3008/37, a ima koordinate y=6523129, x=4842333, potom produžava na jug idući medom parcele k.č. 3071/1 (obuhvata je) i dolazi u tromeđu parcella k.č. 3071/1, 3008/37 i 3008/3, nastavlja u istom pravcu idući preko parcella k.č. 3008/3, 3103/5, 3114/1, 3102/6, 3102/1 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2 y=6523177, x=4841879; br. 3 y=6523177, x=4841847; br. 4 y=6523193, x=4841783; br. 5 y=6523254, x=4841718; br. 6 y=6523206, x=4841678; br. 7 y=6523206, x=4841661; br. 8 y=6523179, x=4841635; br. 9 y=6523353, x=4841431; br. 10 y=6523511, x=4841310; br. 11 y=6523506, x=4841305; br. 12 y=6523490, x=4841312; br. 13 y=6523487, x=4841308; br. 14 y=6523502, x=4841299; br. 15 y=6523472, x=4841253; br. 16 y=6523460, x=4841256; br. 17 y=6523456, x=4841251; br. 18 y=6523455, x=4841231; br. 19 y=6523418, x=4841185; br. 20 y=6523391, x=4841169; br. 21 y=6523377, x=4841169; br. 22 y=6523371, x=4841166; br. 23 y=6523355, x=4841134; br. 24 y=6523342, x=4841124; br. 25 y=6523329, x=4841100; br. 26 y=6523329, x=4841074) i dolazi u tačku br.27 koja se nalazi na mediji parcella k.č. 3082/22, a ima koordinate y=6523305, x=4841034. Granica obuhvata produžava na sjever idući medama parcella k.č. 3082/22, 3082/2, 3082/21, 3082/20, 3082/2 (ne obuhvata ih), potom nastavlja u istom pravcu preko parcella k.č. 752/1 (koordinate prelomnih tačaka: br. 28 y=6523053, x=4841328; br. 29 y=6523016, x=4841476; br. 30 y=6523060, x=4841599; br. 31 y=6523027, x=4841811; br. 32 y=6523076, x=4841846; br. 33 y=6523094, x=4842110; br. 34 y=6523073, x=4842106; br. 35 y=6523022, x=4842118; br. 36 y=6522992, x=4842098; br. 37 y=6522953, x=4842096; br. 38 y=6522939, x=4842111; br. 39 y=6522942, x=4842148; br. 40 y=6522965, x=4842166; br. 41 y=6522949, x=4842205; br. 42 y=6522937, x=4842218; br. 43 y=6522959, x=4842252; br. 44 y=6522985, x=4842233; br. 45 y=6523093, x=4842256; br. 46 y=6523081, x=4842316), te se lomi na sjeveroistok preko parcella 752/1, 3071/2, 3071/1 i dolazi u tačku br. 1, odnosno do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Presjenica, Općina Trnovo.

Površina obuhvata iznosi P=25,8 ha.

**Vremenski period za koji se Plan donosi**

Član 3.

Plan se donosi za period do donošenja novog plana.

**S L U Ž B E N E   N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Broj 22 – Strana 134

Četvrtak, 2. juna 2016.

**Smjernice za izradu Plana**

**Član 4.**

Obuhvat Urbanističkog projekta "Bjelašnica - Babin do", prema Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/06 i 4/11) nalazi se u području posebnih obilježja od značaja za Kanton Sarajevo i Federaciju BiH, u području koje pokriva evidentirane prirodne cjeline Bjelašnica, Treskavica, Rakitnica, Visočica u namjeni "kulturno-historijsko i prirodno naslijede", a u zoni "sport-rekreacija-parkovi i zaštitno zelenilo".

U cilju preciziranja urbanističko-arhitektonskih uslova za organizovanje prostora sa visoko kvalitetnim turističkim sadržajima sportsko-rekreativnog karaktera za ljetnu i zimsku ponudu i rješavanja saobraćaja u ulaznu zonu područja Babinog dola Planom je potrebno planirati predmetni prostor integralno u kontekstu ukupne turističke ponude Bjelašnice koja će saobraćajno i infrastrukturno biti povezana, regulisati prostor u skladu sa namjenom iz planova višeg reda i planirati mogućnosti i način izgradnje primjeren datom ambijentu. Koncept prostornog uredenja treba da bude u skladu sa vrijednostima i ograničenjima područja (prirodne, stecene), mjerama zaštite, uredenja i unapređenja, kao i usmjerenjima preciziranim kroz razvojno-plansku dokumentaciju a posebno u segmentu turističke privrede. U planski okvir uključuje se i raspisivanje Urbanističko-arhitektonskog konkursa kako bi se dobili kvalitetniji urbanistički parametri za uredenje prostora u cilju kvalitetnijeg doprinosa razvoju turizma.

Osnovna usmjerena za izradu Plana su:

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom obliku u razmjeri 1:500. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;
- Izvršiti istražne radove za izradu elaborata o inžinjersko-geološkim osobinama terena, a na osnovu projektnog zadatka koji će definisati obim istražnih radova u granicama Plana;
- Izvršiti analizu stanja u prostoru;
- Stvoriti uslove da se definisu gradevinske linije koje će obezbijediti djelovanje u prostoru, a arhitektonski-oblikovno da predstavljaju jednu zaokruženu cjelinu uskladenih estetsko-oblikovnih karakteristika;
- Uraditi Projektni zadatak za urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu idejnog - urbanističko-arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativne zone Bjelašnica babin do;
- Poštovati usmjerena precizirana kroz da sada usvojene i važeće planske dokumente kao i pravnu regulativu po pojedinim razvojno-planskim oblastima u cilju osiguranja uslova potpune zaštite ovog područja sa aspekta ukupnih vrijednosti (prirodnih i stecenih) koje, integralno posmatrane, daju posebnu specifičnost ovom području;
- Kroz koncept prostorne organizacije maksimalno afirmirati načela zaštite, uredenja i unapređenja specifičnih vrijednosti predmetnog područja, posebno vodeći računa da se sjeća šume svede na minimum;
- U granicama prostorne cjeline tretirati šume na način propisan Zakonom o šumama.
- Uravnotežiti opseg i vrstu turističke aktivnosti, kao jedne od komparativnih prednosti područja, sa osjetljivošću i kapacitetima zaštite područja;
- Radi specifičnosti područja, osnovna koncepcija izgradnje i uredenja prostorne cjeline treba u sadržajnom pogledu da se medusobno nadopunjava kako sa stanjem koje već egzistira na predmetnom lokalitetu, tako i sa kontaktom zonom, i u prostorno-funkcionalnom smislu gradi jednu cjelinu koja će dati novi razvojni identitet ovom području;
- Unapređenje turističke komponente posmatranog područja temeljiti na razvijanju posjetiteljsko-izletničkog turizma, u prostornom i ponudbenom smislu u obimu, kapacitetima i sadržajima utemeljenim na cjevovitom prostorno-funkcionalnom programu šireg okruženja;

- Izgradnju novih kapaciteta sa prostornog, arhitektonsko-oblikovnog aspekta i materijalizacije građevinskih objekata podrediti duhu tradicije i klimatskih uslova, prostorno i oblikovno uklopiti u oblike tradicionalne gradnje lokalnog ambijenta, u smislu kvalitetnih dopuna postojeće i nove turističke ponude;
- U toku izrade Plana potrebno je zadržati koncept primarne saobraćajne mreže definisan razvojnom planskom dokumentacijom i usvojenim susjednim provedbenim planovima kontaktnih prostornih cjelina, kako položajno tako i po gabaritima, te zbog samog položaja u odnosu na postojeće i planirane saobraćajnice predmetni lokalitet treba uvezati sa istim;
- Na primarnim saobraćajnicama izvan kolovoza predviđeni niše za stajališta vozila javnog prevoza putnika;
- Mrežu internih saobraćajnica obuhvata treba koncipirati na način jednostavne i pune dostupnosti svim planiranim sadržajima sa gabaritom ne manjim od 6,00 m (izuzetno 5,50m) za dvosmjerni motorni saobraćaj, odnosno 4,50 m za jednosmjerni motorni saobraćaj, sa pješačkim stazama (po mogućnosti obostrano) širine minimalno 1,50 m;
- Urbanističkim rješenjem osigurati bezbijedan, afirmativan kontrolisan pristup posjetitelja (kapacitet prihvata) prostornoj cjelini (kolski, pješački) s ciljem primjerenog obogaćenja posjetiteljsko-izletničke komponente temeljene na odnosu posjetitelja prema zaštićenom prostoru;
- Biciklističke i pješačke komunikacije planirati u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja;
- Predviđeni prostore za mirujući saobraćaj prema važećim standardima za postojeće i planirane sadržaje u skladu sa namjenom i prostornim mogućnostima kako predmetne zone tako i kontaktnih zona;
- Planirane kapacitete komunalne i energetske infrastrukture usaglasiti sa postojećom mrežom i istu prilagoditi (rekonstruisati) za nove kapacitete - sadržaje;

**Komunalna hidrotehnika**

**Snabdijevanje vodom**

- Postojeći sistem snabdijevanja vodom područja Bjelašnica-Igman vezan je na sarajevski vodovodni sistem. Voda se sa Baćeva preko r. Igman (K.D. 555 mn.m.  $V=5000 \text{ m}^3$ ) i P.S Igman pumpa u r. Hrasnički Stan (K.D. 1377 mn.m.  $V=500 \text{ m}^3$ ), a iz tog rezervoara gravitacijskim jednim pravcem se transportuje prema r. Tabla (K.D. 1285 mn.m.  $V=500 \text{ m}^3$ ), a drugim paralelnim preko Velikog Polja ka rezervoaru Babin Do (K.D. 1350 mn.m.  $V=500 \text{ m}^3$ ) a na lokalitetu Tabla gravitacioni vod se grana na dva kraka. Snabdijevanje u pravcu Igmana ide preko r. Malo Polje II (K.D. 1310 mn.m.  $V=100 \text{ m}^3$ ) i r. Malo Polje I (K.D. 1240mn.m.  $V=100 \text{ m}^3$ ).
- Analiza problema snabdijevanja vodom predmetnog Regulacionog plana "Bjelašnica - Babin do", moguće je uz cjevovito sagledavanje vodosnabdijevanja šire prostorne cjeline.
- U okviru Urbanističkog projekta "Bjelašnica - I faza" kroz idejne projekte snabdijevanja vodom i odvodnje otpadnih i oborinskih voda ocijenjeno je da postojeći kapaciteti zadovoljavaju te je dato rješenje koje se u potpunosti "veže" na postojeće cjevovode.
- Kada je u pitanju proširenje obuhvata, odnosno projektat "Bjelašnica - II faza "Donja i Gornja Grkarica" te problematika njegovog vodosnabdijevanja, općina Trnovo je bila investitor za "Idejno rješenje sa varijantama za vodosnabdijevanje sportsko-rekreativnog centra Bjelašnica" koje je uradio Zavod za vodoprivredu u decembru 2005. godine. U tom elaboratu, izvršena je analiza stanja postojećeg sistema i raspoloživih količina vode, procjena potrebnih količina vode (na osnovu nepotpunih informacija o broju budućih korisnika), te varijantisanje (tri varijante) i ocjena elemenata budućeg

- primarnog sistema vodosnabdijevanja proširenog obuhvata.
- Ono što je zajedničko, a ujedno i najvažnije, za sve tri razmatrane varijante je činjenica da se dodatne količine vode obezbjeđuju sa novih izvorišta neovisno od centralnog vodovodnog sistema.
  - Analiza potrebnih količina vode, koje su obrađene 2006. g. odnosi se na obuhvat novoplaniranog kompleksa "Bjelašnica" za I i II fazu izgradnje. Podaci o broju korisnika preuzeli su se iz urbanističkog projekta "Bjelašnica - I faza" i tadašnjih okvirnih planova za "Bjelašnica - II faza". Dimenzioniranje rezervoara izvršeno za ukupni kapacitet od 4500 ležajeva i 4500 posjetilaca za Bjelašnicu I i II.
  - U okviru analiza predloženo rješenje je da se nastave aktivnosti na osiguranju dodatnih količina sa lokalnih izvorišta Sanabot i Pandurica za osiguranje vodosnabdijevanja kompleksa "Bjelašnica I i Bjelašnica H", nakon provedene gornje analize, predlaže sa dogradnja rezervoara "Babin do" i to u dodatnom kapacitetu od 1500 m<sup>3</sup>.
  - Dakle, dalji razvoj vodovodnog sistema na ovom području po fazama, a prema odabranom rješenju treba da bude:
    - u prvoj fazi: kaptiranje vrela Pandurica (1240 m.n.m) te izgradnja gravitacionog cjevovoda do planiranog rezervoara Grkarica ((K.D.1190 m.n.m. V= 500 m<sup>3</sup>). Od r. Grkarica izgradnja potisnog cjevovoda do lokaliteta Babin Do i proširenje postojećeg rezervoara (K.D. 1350 m.n.m. 2x250) za još 2x250 m<sup>3</sup>. Gradnja distribucionih cjevovoda za područje Donje i Gornje Grkarice treba se izvoditi sinhronizovano sa aktiviranjem tih lokaliteta.
    - u II fazi: zahvatanje (tirolski zahvat) vrela Sanabot i izgradnja potisnog cjevovoda do lokaliteta pomenutog r. Grkarica koji bi se izgradio u I-fazi. Izgradnjom i II-faze ovaj sistem bi bio obezbjeden od uticaja oscilacija kvaliteta i kvantiteta izvorišta Pandurica.
- Obzirom na veliku izdašnost odabranih izvorišta vodovodni sistem Bjelašnice bi nakon konačne realizacije postao neovisan od Sarajevskog sistema. U razmatranju ove problematike potrebno je uzeti u obzir da postojeći primarni sistem od P.S. Igman pa do r. Babin do zahtijeva odredene sanacione radove.
- Napomena:
- Općina je djelimično odustala od pomenutog rješenja i naknadno je uredio novi Elaborat vodosnabdijevanja sportsko-rekreacionog centra Bjelašnica. Potrebno je sagledati cijelokupnu situaciju vodosnabdijevanja, uvažavajući činjenicu da je Općina pokrenula aktivnosti na proširenju rezervoara Babin do sa 500 m<sup>3</sup> na novih 1000 m<sup>3</sup>.

#### Odvodnja otpadnih i oborinskih i voda

- Odvodnja otpadnih voda za objekte i obuhvat UP "Bjelašnica I" zasnivala se na postojećem kolektoru 0 300 mm koji se od potrošača sa Babinog Dola preko Velikog i Malog Polja spušta prema Hadžićima gdje se uključuje u centralni kanalizacioni sistem. Njegov kapacitet je ocijenjen na osnovu elemenata Plana iz 1981. g. te je kroz UP "Bjelašnica I"- fazu odvodnje, samo provjereno da njegov kapacitet zadovoljava ovu fazu.
- Odvodnja oborinskih voda za objekte tretirana je vrlo racionalno i predviđena samo za one lokalite koji nemaju povoljne prirodne uslove oticanja, a na svim parkinzima su predviđeni separatori, te nakon tretmana vršeno je slobodno puštanje po terenu na pogodnim mjestima.
- Kod izrade UP "Bjelašnica I" - u fazi odvodnje oborinskih voda predviđena je u svim saobraćajnicama zasebna kanalizaciona mreža koja je prikupljala oborinske vode iz slivnika i sa parkinga. Ove vode su također nakon tretmana u separatorima dovedene do mjesta pogodnih za slobodno puštanje po terenu.

- Projektni biro KJKP"ViK" je uradio glavni projekat rekonstrukcije fekalnog kolektora koji odvodi fekalne vode sa ovog područja. U tom projektu je utvrđeno da je za izvedeni minimalni pad dna cijevi 0 300 mm,  $I_{min} = 0.38\%$ , koji ima prijemnu moć  $Q_p = 64.151/s$  i  $V_p = 0.91m/s$ , za koeficijent hrapavosti  $k=1mm$ . Tako da za  $q = 250/l/stan$ , dan i za  $kh=1.7$  i  $kdn=1.2$  moguće je odvesti fekalne vode od  $Sn=10867$  stanovnika. To znači da se mogu odvesti sve količine fekalne vode, koje su računate u svim varijantama potreba količina vode za ovo područje, za tretirani potek kolektora "Štinji do - Igman".
- Što se tiče odvodnje oborinskih voda, prema saznanjima Službe za Hidrotehniku Zavoda, nije vršena nikakva ozbiljnija analiza te je to u narednom periodu potrebno uraditi posebno imajući u vidu uticaje sječe šume, erozije zemljišta te povećane izgradenosti, odnosno povećanje koeficijenata oticanja sa ovih područja.
- Planirati primarnu separatnu kanalizacionu mrežu u skladu sa važećom provedbeno - planskom dokumentacijom u širem obuhvatu, te planirati separatnu kanalizacionu unutar obuhvata u skladu sa urbanističko-saobraćajnim rješenjem UP-a. Profile kanala definisati tako da zadovolje potrebe, kako u obuhvatu tako i pripadajućim sливним područjima. Minimalni dozvoljeni profil u javnoj kanalizacionoj mreži je Ø300mm.
- Prikupljene oborinske vode sa površina za mirujući saobraćaj, ili kolektivnih garaža, prije uključenja u javnu kanalizacionu mrežu tretirati u separatorima odgovarajućeg kapaciteta.
- Pri izradi idejnog rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda ispoštovati sve važeće propise i zahtjeve KJKP "Vodovod i kanalizacija".

#### Energetika

##### Elektroenergetika

- Područje obuhvaćeno UP "Bjelašnica-Babin Do" je u velikoj mjeri pokriven elektroenergetskim sistemom za kontinuiranu dobavu električne energije. Primarno napajanje je iz postojeće TS 35/10(20) kV, BJELAŠNICA, 2x4 MVA, a rezervno napajanje je iz postojeće TS 35/10(20) kV IGMAN (KABALOVO), 1 x 4 MVA. Postojeća TS 10(20)/0.4 kV BABIN DO; br. 1209; 1000 kVA koja pripada planiranom prostornom obuhvatu, pokriva potrebe zatečenog konzuma električnom energijom.
- Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu treba da bude na 10(20) kV naponu distributivne mreže. Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipske jedinične snage transformatora, projektovana prema Tehničkim preporukama Elektroprivreda Sarajevo. Mrežu planirati isključivo kablovsku, sa mogućnošću dvostranog napajanja, iz glavnog i rezervnog izvora napajanja višeg reda. Također, planirati mogućnost povezivanja 10(20) kV kabloske mreže planiranog obuhvata sa susjednim obuhvatom. Distributivne trafostanice planirati u težištu potrošača, a broj određivati prema specifičnom opterećenju transformatorske jedinice. Uz planirane visokonaponske 10(20) kV kablove položiti PHD cijev za optički OPGVV kabl za daljinsku komandu. U kabloske vodne ćelije ugraditi indikatore kvara.
- Razvod električne energije na niskom naponu planirati isključivo kablovskom mrežom. Niskonaponska mreža će se iz planiranih transformatorskih stanica TS 10(20)/0.4 kV izvodi kao zatvorena preko KRO i KPOV-S ormara (uvezana sa sopstvenom i drugim susjednim transformatorskim stanicama) a radi kao radikalna. Postoji mogućnost rezervnog napajanja preko KRO i KPOV-S ormara i povezivnih niskonaponskih kablova. Obzirom da svi kablovi uglavnom imaju rezervu u kapacitetu to ujedno služe za glavno napajanje i za rezervno napajanje susjednih kablova. Svi KRO razvodni ormari (KRO-8, KRO-6, KRO-4, KPOV-S2 i KPOV-S 1) fasadni ormari su predviđeni za ugradnju na fasade objekata ili slobodnostojeći. Predmetni

S L U Ž B E N E N O V I N E  
KANTONA SARAJEVO

Broj 22 – Strana 136

Četvrtak, 2. juna 2016.

- distributivni ormari se montiraju na odgovarajuće temelje. Distributivni ormari ujedno su i priključne točke za spajanje potrošača na elektroenergetski sustav.
- Rasvjeta saobraćajnica treba biti planirana prema njihovoj kategorizaciji, u sklopu postojeće javne rasvjete, sa nivoom osvjetljenja prema preporukama svjetlostehničke karte. Visine stubova javne rasvjete i tip svjetiljki usaglašavati sa postojećim ili usvojenim tipom. Mjerjenje potrošnje električne energije i automatsko uključenje predviđeni u distributivnoj trafostanici iz koje se napaja određena grupa svjetiljki. Koristiti ormare javne rasvjete sa redukcijom snage.

#### Toplifikacija - gasifikacija

- Prostorna cjelina, koja je predmet Urbanističkog projekta "Bjelašnica-Babin do", Urbanističkim planom grada Sarajeva za područje Trnovo, za period od 1986. do 2015. godine, je predviđena za opskrbu toplotnom energijom individualnim sistemima zagrijavanja.
- Prostor obuhvaćen Planom nije u zonama centralne toplifikacije kotlovnica K.J.K.P. Toplane pa je toplifikacija postojećih objekata u području zone obuhvata koncipirana tako da se putem individualnih sistema podmiruju potrebe za grijanjem;
- Može se generalno konstatovati da individualni izvori toplote sa čvrstim gorivom kao primarnim energentom, obezbjeduju toplotnu energiju za postojeće individualne stambene objekte u kontaktним zonama i samom predmetnom obuhvatu;
- Priprema TSV i energetske potrebe za kuhanjem, ostvaruju se također individualnim sistemima;
- U cilju dovodenja zemnog gasa na područje Igmana i Bjelašnice izgrađen je gasovod Hrasnica-Igman-Bjelašnica, radnog pritiska 3(4) bar, koji je priključen na čelični gasovod, radnog pritiska 8(14,5) bar u Hrasnici preko redukcione stanice 8(14,5)/3(4) bar kapaciteta 3000 m<sup>3</sup>/h. Ovaj gasovod i redupciona stanica su u funkciji snabdijevanja zemnjim gasom cijelog područja Igmana i Bjelašnice (postojećih i planiranih objekata) sa predvidenim kapacitetom za uvezivanje sa gasnim prstenom u Hadžićima. Pored mreže 3(4) bar, u Babinom dolu je izgrađena distributivna, niskotlačna gasna mreža nominalnog pritiska 0,1 (0,2) bar, koja se napaja preko dvolinijske redukcione stanice, kapaciteta 2500 m<sup>3</sup>, stepena redukcije 3(4)/0,1(0,2) bar, u obuhvatu Urbanističkog projekta Bjelašnica - I faza, a ukupno instalisano opterećenje mreže 0,1 (0,2) bar je cca 12MW;
- Planirano snabdijevanje zemnjim gasom objekata unutar Urbanističkog projekta Bjelašnica - II faza vrši se djelom preko priključka na postojeći polietilenски gasovod, radnog pritiska 3(4) bar, koji se vodi direktno iz Hrasnice i u funkciji je snabdijevanja zemnjim gasom cijelog područja Igmana i Bjelašnice i niskotlačne gasne mreže 0,1 (0,2) bar, koja se napaja preko planirane redukcione stanice stepena redukcije 3(4)/0,1 (0,2) bar, kapaciteta od cca 1000 m<sup>3</sup>/h. Gasovod 0,1(0,2) bar je projektovan tako da se uvezuje sa postojećom niskotlačnom distributivnom mrežom u prostornoj cjelini Bjelašnica - I faza u cilju postizanja dvostranog napajanja objekata priključenih na distributivnu gasnu mrežu, a time i povećanja stepena sigurnosti snabdijevanja zemnjim gasom objekata u okviru prostorne cjeline Bjelašnica -1 faza.
- Imajući u vidu, pored energetskog, ekonomskog i okolinski aspekt kao i dipoziciju i namjene objekata unutar prostorne cjeline, značaj prostora, kao prirodnog nasljedja, optimalno rješenje opskrbe toplotnom energijom je na bazi korištenja zemnjog gasa, kao osnovnog energenta, a alternativna goriva se odabiraju u skladu sa željama i mogućnostima investitora, ali na način koji onemogućava ugrožavanje okoliša, iznad dopuštenih vrijednosti, uz poštivanje propisa i odluka važećih na novou Kantona.
- Opisani koncept energetskog snabdijevanja toplotnom energijom predstavlja tehnički, ekonomski i ekološki

optimalno rješenje, u skladu je sa dugoročnim opredjeljenjem razvoja energetike Grada i potpuno je uskladen sa planovima višeg reda.

- Korištenje električne energije, treba svesti samo kao nezamjenjivu.

#### Kablovska TK mreža

- Analizom postojećeg stanja konstatovano je da kroz obuhvat UP "Bjelašnica - Babin do" prolazi optički kabel u vlasništvu BH Telecom-a. Novim Idejnim projektom telekomunikacione infrastrukture potrebno je prema planiranoj situaciji, projektovati telekomunikacionu infrastrukturu, prije svega u obliku trasa kablovske kanalizacije do svih novoplaniranih objekata. Rješenje TK infrastrukture je potrebno uskladiti sa uradenim projektima faze TK infrastrukture kontaktnih planova.
- Telekomunikacionu infrastrukturu je potrebno planirati podzemno (član 90. Prostorni plan razvoja KS za period 2003 - 2023. god.).
- Planirana trasa kablovske kanalizacije treba da prati liniju postojećih i planiranih saobraćajnica čime će se izbjegnuti problemi oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji se javljaju zbog prelaska trase preko privatnih posjeda.
- Trasu TK infrastrukture (kablovsku kanalizaciju, pripadajuća kb. okna i ormariće sa TK opremom) je potrebno planirati izvan kolovoza (u pločnicima i zelenim površinama). Pri izvođenju radova potrebno je posebno voditi računa da ne dođe do oštećenja postojećeg biljnog fonda, a naročito njegovog korjenovog sistema.
- Ukoliko trasu kablovske kanalizacije nije moguće planirati izvan kolovoza, moguće je istu planirati unutar kolovoza, uz pribavljenu saglasnost i definisane uslove za prokope saobraćajnih površina od strane nadležnih upravitelja saobraćajnica. Oštećenja uličnog popločanja prilikom radova na podzemnim instalacijama, biće popravljeno ili zamjenjeno od strane privatnog lica ili nadležne institucije koja izvodi radove.
- Tačke koncentracije (ormarići sa TK opremom) je potrebno planirati uz ili unutar objekta, te izbjegavati postavljanje objekata TK infrastrukture kao samostalnih jedinica.
- Obzirom da se radi o Idejnom rješenju, odstupanja od planirane trase TK kablovske kanalizacije u Idejnom rješenju su moguća, ali uz poštivanje gore navedenih smjernica.
- Konačan izbor tehnologija koja će biti korištena za pružanje telekomunikacionih usluga korisnicima, je ostavljen investitoru i nije predmet planske dokumentacije. Potrebno je u samom procesu rekonstrukcije saobraćajnica obavijestiti kako javne telekom tako i privatne kablovske i TK operatere, a u cilju polaganja nove kablovske kanalizacije i efikasnijeg iskorištanja putnog zemljišta te smanjenja naknadnih prokopavanja cesta.

#### Rokovi za izradu Plana

##### Član 5.

###### Rokovi za pripremu i izradu Plana su:

- Donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana . . . . . april 2016.
- Provodenje tenderskog postupka za podlogu, ugovaranje i obezbjedenje podloga za izradu Plana . . . . . septembar 2016.
- Provodenje urbanističko-arkitektonskog konkursa . . . . . oktobar 2016./januar 2017.
- Izrada koncepta Plana . . . . . mart 2017.
- Izrada prednacrta Plana . . . . . april 2017.
- Utvrđivanje Nacrtta Plana. . . . . april 2017.
- Javni uvid i rasprava o Planu. . . . . maj 2017.
- Sumiranje i analiza rezultata javne rasprave . . juni 2017.
- Prijedlog plana i usvajanje . . . . . novembar 2017.

**Način osiguranja sredstava za izradu Plana**

Član 6.

Sredstva za izradu Plana obezbijedit će Općina Trnovo u iznosu od 53.500,00 KM.

**Nosilac pripreme Plana i nosilac izrade Plana**

Član 7.

Nosilac pripreme za izradu Plana je načelnik Općine Trnovo.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

**Javna rasprava i donošenje Plana**

Član 8.

Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plana i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrtu plana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 20 dana.

Član 9.

Na osnovu rezultata javne rasprave i stava o Nacrtu Plana Nosioc pripreme za izradu Plana utvrdiće Prijedlog plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Općine Trnovo na donošenje.

**Ostale odredbe**

Član 10.

Subjekti planiranja su: Ministarstvo prostornog uredenja, građenja i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za

boračka pitanja Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo prostornog uredenja, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, javna komunalna preduzeća, KJKP "Vodovod i kanalizacija", JP "Vodno područje slivova rijeke Save", Turistička zajednica Kantona Sarajevo, vlasnici i korisnici zemljišta i druga fizička i pravna lica koja iskažu svoj interes.

Član 11.

Utvrđuje se režim zabrane građenja do donošenja Plana.

Član 12.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa granicom obuhvata.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglašnoj tabli Općine Trnovo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-1849/16

16. maja 2016. godine

Trnovo

Predsjedavajući

Općinskog vijeća Trnovo

Zijo Krupalija, s. r.

Odluka objavljena na oglašnoj ploči Općine Trnovo dana 16.05.2016. godine

